



1. <i>What is the purpose of this study?</i> 2. <i>What are the research questions?</i> 3. <i>What is the significance of this study?</i> 4. <i>What are the limitations of this study?</i> 5. <i>What are the conclusions of this study?</i>

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

0176/01

October/November 2018

1 hour 30 minutes

No Additional Materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ANSWERING

Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.

Answer the questions in the space provided.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

For Examiner's Use	
SECTION 1	
SECTION 2	
Total	



This document consists of **8** printed pages.



Examinations Council of Lesotho

© ECoL 2018

[Turn over

KAROLO EA PELE

ARABA LIPOTSO TSOHLE KAROLONG ENA.

Ngola moqoqo oa bolelele ba maqephe **a mabeli (2) ho isa ho a mabeli le halofo (2½) (mantsoe a 350–500)**, ka se seng sa lihlooho tse latelang:

- 1** (a) Meetlo ea Basotho e feletsoe ke nako, batho ba ikamahanya le bophelo ba morao-rao. Uena u re'ng?
- (b) Eaba haesale ke makala!
- (c) Hlalosa litšobotsi le boleng ba batho bao ho thoeng u tsoana le bona lapeng heno.

[30]



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines for tracing and writing practice.



Handwriting practice lines consisting of 25 rows of dotted lines for tracing and writing practice. Each row begins with a small colored dot (blue, green, red, or yellow) to indicate the starting point for a letter or word.



KAROLO EA BOBELI

- 2** Setsi se seholo sa boithabiso ba bacha se neng se lokela ho qala ho ahoa motseng oa heno, se emisitsoe ho hlophisetsoa. Eka lebaka ke hore baholo ba motse ba khahlanong le kaho ea setsi sena. Litaba tsena li u utloisitse bohloko, uena le bo-mphato'a hao. Ngolla mongoli e moholo oa Lekala la Lipapali, Tekano le Boithapollo lengolo, leo u mo tsebisang le ho hlahisa ngongoreho ea hau ka boemo bona bo hlobaetsang.

Bolelele ba lengolo ebe leqephe ho isa ho **leqephe le halofo (1½), kapa mantsoe a 200–300.**

Qala lengolo la hau tjena, "Monghali/Mofumahali," u be u qetelle ka tsela e nepahetseng.

[20]



Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.





Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (ECoL) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.